New Hampshire DOT
Department of Transportation

Maps and data sets are not guaranteed to be free from errors and omissions. Data is in a constant state of update and correction by various groups and agencies. Information displayed on this map is the best available at the time of publication.

2026 Nodal Reference Bookmap

LEGEND

Divided Highway
Limited Access

Turnpike
Toll Road

U.S. Route

N.H. Route

State Roads
(Carries NO Route Number)

Local Roads

Class 6 Roads
(Not Maintained)

Private Roads

State Line

County Line

Town Line

Rivers & Streams

Lakes & Ponds

State Parks

National & State Forests

Reference Nodes

NHDOT will accept crash locations based on the State of NH Uniform Police Traffic Accident Report.

Crash occurred on:

Option 1

Street Address
123 Main Street

Option 2

Route No and/or Street name	Distance from Intersecting Street	NESW	Intesecting Road, Bridge, Town/County line
Main Street	*500*	*E*	*Oak Street*

Option 3

First Node	Distance from First Node	Second Node
515	*212*	*632*

Option 4

Route No and/or Street name	Mile Marker on Interstate Only	NESW	Mile (Marker)
I89S	*700 feet*	*S*	*36.8*

Option 3 – Example

Street Name	*Loudon Road*
First Node	*803*
Distance from First Node	318 Ft
Second Node	*813*





Date: 1/15/2026


CHESTER
Match to Page 6
Match to Page 0
Match to Page 2
CHESTER
DERRY
1
Harantis Lake Rd
Stonebridge Dr
Derry Rd
East Derry Rd
Juniper Rd
Cole Rd
Chester Rd
Holiday Ave
Happy Ave
Newhouse Dr
Pine St
Pioneer Valley St
Old Auburn Rd
Hickory Dr
Liberty Cir
Bisbee Cir
Back Chester Rd
Emerson Dr
Londonderry Ln
Heather Ln
Faith Dr
Regency Rd
Twilight Path
Chester Rd
English Range Rd
Worthley Rd
Orchard Dr
Mundy Ln
McKinley Ave
Cole Ave
Tsienneto Rd
Lake Shore Ave
Country Rd
Glendale Ave
Beaver Lake
Kenro Way
Field Rd
North Shore Rd
Rocky Rd
Pebble Ln
Beaver Lake Rd
Cross Rd
Old Chester Rd
Deer Run
Bayberry Ln
Pond View Dr
Adams Pond Rd
Walnut Hill Rd
Adams Pond
102
0863
0858
0859
0854
0855
0856
0853
0852
0843
0845
0846
0847
0862
0861
0860
2281
2347
0851
0850
0849
0848
0844
0788
0789
0793
0786
0787
1991
1992
0790
2304
6335
6334
6333
0777
0778
2091
1989
2090
0770
0796
2400
2399
2007
0797
0775
2270
0768
2245
0769
0772
0774
0773
2426
2425
2247
2248
2246
2250
2249
1999
2001
2268
2269
2000
2002
2003
0780
2008
2004
2388
2282
2387
0783
0799
0798
2255
0
495
990
1,980
Feet


Match to Page 7
CHESTER
East Derry Rd
Town Farm Rd
Pomp Rd
0007
6333
2304
Back Chester Rd
CHESTER
DERRY
6332
2379
Match to Page 1
Match to Page 3
2
Waterman Rd
Adams Pond
Deer Run
2400
Bayberry Ln
2273
0801
Partridge Ln
Walnut Hill Rd
0816
Louise Way
Pond View Dr
0799
0800
2178
Rain Pond Pl
2279
Lee Cir
0814
2340
0812
Halls Village Rd
0813
2362
0811
0805
Adams Pond Rd
Walnut Hill Rd
0798
Olesen Rd
Alder Ct
2363
Wright Rd
0810
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 0


Match to Page 8
CHESTER
0516
0517
Jenkins Farm Rd
Jack Rd
0515
0518
0491
0003
0521
Walnut Hill Rd
Ruth Ray Rd
0522
121
Haverhill Rd
6331
CHESTER
DERRY
2093
2098
2092
Hidden Vallen
Campground
2094
2097
2095
3
Match to Page 2
Match to Page 4
Jersey Rd
Route 121
0819
Walnut Hill Rd
Waterman
Rd
0816
Louise Way
Damren Rd
Kristin Dr
0834
Jessica Ln
0832
0831
0835
0836
0829
Peter Dr
Nutmeadow Ln
0837
0822
Richardson Rd
Wryan Rd
0838
2428
0827
Butternut Ln
0826
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 0


CHESTER
4
Match to Page 9
Match to Page 3
Match to Page 0
Match to Page 0
0447
0446
0445
0444
0448
0443
Eagle Ridge Rd
Wood Duck Cir
0385
Wells Village Cir
0338
0129
0337
Wells Village Rd
SANDOWN
CHESTER
0394
Candlestick Ln
0393
Ammy Ln
0398
Karen Ln
0128
0395
0127
0124
Debbie Ln
0123
0122
0396
Kenneth Rd
Lantern Dr
0119
0116
Powder House Rd
0289
School House Rd
School House Ln
0130
0105
Bunce Cir
0133
0103
0132
0131
Hampstead Rd
6338
0397
0425
Driveway 45398
0426
Tenney Rd
0118
0115
0114
0288
Woodland Dr
0106
Haverhill Rd
0002
CHESTER
DERRY
0001
6330
6329
0113
0107
Rowell Rd
0101
0100
0099
0316
Carriage Ln
0254
0253
0111
Sylvan Ln
0109
Rowell Ln
0102
Route 121
Tenney Farm Rd
6342
0126
0335
0437
0454
Wilkele Rd
Phillips Pond Dr
SANDOWN
DERRY
0030
121
0314
Pressey Rd
0251
Chase Rd
Fairfield Rd
0033
0250
0031
Geisser Ln
0034
0035
0037
0436
Walnut Hill Rd
Cemetery Rd
0041
6924
6923
SANDOWN
HAMPSTEAD
6935
0311
Valley Rd
0310
0488
0458
Ashford Rd
0312
Main St
Appleton Ln
0307
Beverly Dr
0309
Depot Rd
0297
0457
0
495
990
1,980
Feet


Match to Page 11
CHESTER
Pingree Hill Rd
Steam Mill Rd
0024
0027
0696
Silver Hill Rd
0722
0026
0703
Pingree Hill Rd
5
AUBURN
CHESTER
Match to Page 0
Match to Page 6
0746
Boxwood Dr
0747
6270
Overledge Drive Ext
1995
AUBURN
DERRY
Jade Ct
0897
0898
1993
1994
Quaker Dr
Overledge Dr
6337
Pingree Hill Rd
2040
CHESTER
DERRY
Symphony Ln
0872
Winchester
0876 Ter
Ledgewood Dr
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 0


Match to Page 12
CHESTER
6
Match to Page 5
Match to Page 7
Match to Page 1
Patsonage Ln
0499
0497
0541
Bridle Path
0038
0037
Harantis Lake Rd
0457
Isinglass Ln
0456
0383
Harantis Lake
Purington Ln
0380
North Shore Rd
0381
0379
0382
0300
0413
Stonebridge Dr
102
Derry Rd
0039
Cole Rd
0298
Harantis Lake Rd
0
495
990
1,980
Feet


CHESTER
7
Match to Page 13
Match to Page 6
Match to Page 8
Match to Page 2
Parsonage Ln
Chester St
Raymond Rd
Murphy Dr
0310
0309
0045
0044
0042
0513
121
0043
121A
Sandown Rd
0514
0445
0444
Derry Rd
Haverhill Rd
0057
Warfield Rd
0025
Cunningham Ln
0019
0455
0497
Granite Ln
Gypsum Ln
0541
0496
0494
0540
0495
0542
0543
Mica Ln
Southwoods Rd
0493
0492
0021
Halls Village Rd
0022
Webster Ln
Harantis Lake Rd
102
0024
0023
0020
0027
0441
0028
0014
Derry Rd
East Derry Rd
Town Farm Rd
Pomp Rd
Hart Roberts Rd
0004
0360
0029
0
495
990
1,980
Feet


Match to Page 14
CHESTER
Old Sandown Rd
Stockman Hill Rd
Stowe Rd
Hackney Dr
Shetland Rd
Scott Ln
Main St
Red Squirrel Ln
Muskrat Cir
Opossum Dr
Sandown Rd
Cross Rd
Morgan Ln
Lincoln Ln
Wilcomb Way
Deerwood Holw
SANDOWN CHESTER
121A
Match to Page 7
Match to Page 9
Haverhill Rd
Driveway A124
Wells Village Rd
Penacook Rd
Deep Hole Rd
121
Halls Village Rd
Hart Roberts Rd
Pulpit Rock Rd
Haverhill Rd
0 495 990 1,980
Feet
Match to Page 3


CHESTER
Match to Page 15
Match to Page 8
Match to Page 10
Match to Page 4
9
0207
0206
0208
0213
Elizabeth Rd
Frances St
0205
Allen St
Reed Rd
Heidie St
0354
0203
0204
0210
April Ave
0209
0211
Hale True Rd
0186
0325
Lexington Dr
Brian St
Dee Dee Dr
William St
0281
0189
Scott Ln
0187
0185
North Rd
0419
0280
0326
Main St
0195
0194
0191
121A
0192
0197
Sandown Rd
6327
0061
Main St
0198
Country Acres Rd
0279
Love Ln
0193
Holmeswood Dr
0202
0199
Cobblestone Ln
Stagecoach Dr
0424
0371
0184
Hollow Oak Dr
0200
0201
0463
Deerwood Holw
0159
Royal Range Rd
0012
0160
0158
0376
0319
Rangeway Ave
0318
0370
0290
Hunt Pond Rd
0418
SANDOWN
CHESTER
Jana Cir
0420
0419
Hunt Pond
0381
Pheasant Run Dr
0383
Penacook Rd
Meghan Dr
Mallard Ln
6328
0435
0378
0460
Montana Dr
Riverbend Dr
0157
Hazelton Mill Rd
0377
0379
0462
0352
Wells Village Rd
Fox Ridge Rd
0461
0313
0384
0459
0448
Eagle Ridge Rd
0447
0446
0443
Wood Duck Cir
0
495
990
1,980
Feet


CHESTER
Match to Page 16
SANDOWN
FREMONT
SANDOWN
Saw Mill Rdg
Sandlot Way
Loggers Ln
Timber Trl
Mill Pine Rd
Woodbury Ln
Treaty Ct
Compromise Ln
Lilac Ln
North Rd
North Rd
Cross Rd
Waterford Dr
Bingham Cir
Sleeper Ln
Highland Ave
Cricket Ln
Royal Range Rd
Johnson Cir
Dillon Ave
Sargent Rd
Wyman Cir
10
Match to Page 9
Match to Page 0
Pheasant Run
121A
Mallard Ln
Main St
Eastfield Loop
Tote Rd
Crawfords Cmn
Stoneford Rd
Settlement Rd
Phillips Rd
Twitchells Way
Fremont Rd
Lily Pond
Montana Dr
Riverbend Dr
Cranberry Meadow Rd
Wood Duck Cir
Deer Trail Rd
0 495 990 1,980 Feet
Match to Page 0


Match to Page 0
CHESTER
0093
0091
0737
S Seavey Dr
Saddle Hill Dr
0799
Juniper Cir
0763
Donald Dr
Pond View Dr
Preston Way
0798
0764
0088
0087
Gardner Rd
Lilak Dr
0633
0086
0090
Lovers Ln
0082
0083
0635
Chester Rd
0697
Calef Pond
0085
Country Cir
0084
Bunker Hill Rd
Match to Page 0
11
Match to Page 12
0965
0774
Maverick Dr
0030
121
Anderson Way
0967
0777
0707
Nathaniel Way
0028
0778
Chester Rd
0784
0964
6271
0690
Calef Rd
Willow Court
0047
0785
0639
Hawthorne Dr
Pingree Hill Rd
0700
0032
Vici Dr
0031
0783
AUBURN
CHESTER
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 5


Match to Page 18
CHESTER
0737
Preston Way
0440
0438
0453
Lilak Dr
0090
7045
Gardner Rd
Candia Rd
0503
Maple Ln
0502
0100
Clark Rd
0103
North Pond Rd
Old Chester Tpke
Match to Page 11
12
AUBURN
CHESTER
0965
Nathaniel Way
Match to Page 5
Sheepwash Dr
0315
0483
Bellwether Ln
Fiddlehead Ln
0485
0484
0096
Chester Rd
0964
6271
0500
Chester St
121
Candia Rd
0094
Silver Hill Rd
0501
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 6
Parsonage Ln


Match to Page 19
CHESTER
13
Match to Page 12
Match to Page 14
Match to Page 7
0106
Ledge Rd
0503
Maple Ln
0502
0325
Lady Slipper Ln
0324
0323
Bayberry Rd
Sweet Briar Ln
0322
0326
Clark Rd
0103
Candia Rd
0462
0318
0092
0107
0537
Hemlock Ln
Sheepwash Dr
0316
0483
Bellwether Ln
North Pond Rd
0485
0484
0489
Fiddlehead Ln
0319
0320
0321
Trillium Ln
0487
0488
Ledge Rd
Old Chester Tpke
Orcutt Dr
0519
0371
0051
0372
0370
0052
Old Sandown Rd
0049
0498
0055
121
102
0520
Gladys Nicoll Ln
Raymond Rd
Parsonage Ln
Chester St
0
495
990
1,980
Feet


Match to Page 20
CHESTER
Ledge Rd
Knowles Mill Rd
0353
0108
Bittersweet Ln
0426
Hills Farm Rd
0450
0351
0109
Lane Rd
0110
Cardinal Dr
Raymond Rd
Match to Page 13
Match to Page 15
0107
0330
14
0085
Fremont Rd Ext
0461
0065
Crawford Rd
0329
Hemlock Ln
Fremont Rd
0442
102
Ledge Rd
0328
0086
0084
0536
0083
Raymond Rd
Edwards Mill Rd
0449
Donna St
0306
0050
Carkin St
0459
0049
0544
0454
Shea Rd
SANDOWN
CHESTER
Old Sandown Rd
Emerson Rd
0435
Stowe Rd
0062
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 8


CHESTER
Match to Page 21
Match to Page 14
Match to Page 16
Match to Page 9
15
0366
Dump Rd
0367
0511
0523
Evelyn Noyes Ln
0512
0426
0120
Rod And Gun Club Rd
0385
Wason Pond
0401
0403
Ash St
0384
0111
Raymond Rd
0400
0115
102
0336
Shaker Heights Ln
0337
0443
0119
0460
0116
Twin Fawn Run
0078
Hathcock Trail
0538
0087
Cardinal Dr
0089
Wason Rd
0114
Arabian Way
0113
0330
Crawford Rd
0081
0473
Church Rd
0472
0474
Marden Ln
0475
Towle Rd
Shepard Home Rd
Raven Dr
0067
0079
0080
Fremont Rd
0082
Shea Rd
0306
Fremont Rd
0068
0408
0410
0066
0069
Hale True Rd
0070
0420
Whitetail Ln
0335
0534
Isaac Foss Rd
0535
6326
6325
CHESTER SANDOWN
0217
Celeste Ter
0216
Reed Rd
0208
0207
Allen St
0206
Dee Dr
0213
Elizabeth Rd
Lilac Ln
0355
0 495 990 1,980 Feet


Match to Page 22
CHESTER
RAYMOND
CHESTER
Hanson Rd
6224
0346
Blueberry Hill Rd
1064
Strawberry Ln
Blake Rd
1061
0505
0128
0112
Parker Rd
0129
Holman Way
0088
0121
Croft Ln
0405
Great Oak Dr
0460
Meadow Fox Ln
Eagle Crest Dr
0344
0341
Jennifer Dr
0124
Rand Dr
0132
0116
0076
0840
Partridge Ln
0342
0339
0507
0343
0154
0153
Apricot Ln
0152
Hathcock Trail
0538
Green Rd
0117
Match to Page 15
Quail Hill Rd
0074
0075
Pheasant Run Dr
16
Chester Rd
6324
0042
Whitney Dr
Match to Page 17
0077
Shepard Home Rd
0506
0072
Fremont Rd
CHESTER
FREMONT
0071
0531
King Elder Ct
0525
Red Head Rd
0241
Golden Eye Cir
0471
0469
0240
0470
7040
0243
Dakota Dr
0242
0287
0239
Woodbury Ln
0530
Black Duck Dr
Treaty Ct
Lilac Ln
0355
7111
Sandlot Way
CHESTER
SANDOWN
Saw Mill Rdg
0529
7041
7060
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 10


CHESTER
17
Match to Page 0
Match to Page 16
Match to Page 0
Match to Page 0
1062
Lemon Tree Rd
0269
Kingman Ct
0268
0292
Whittier Dr
0071
Kelley Ln
Strawberry Ln
1061
1075
0147
0173
Senter Cir
Parker Rd
0112
0368
RAYMOND
CHESTER
Whittier Dr
0148
0210
Victoria Farm Rd
Merrill Ln
0150
0149
Nathaniel Brown Dr
0203
Rand Dr
CHESTER
FREMONT
0132
0154
Grapevine Dr
0151
0153
Apricot Ln
0152
Sandown Rd
0069
Abbott Rd
6324
0049
0050
Chester Rd
0195
0196
0052
South Rd
0051
Birch Hvn
0047
Sandown Rd
Treaty Ct
0
495
990
1,980
Feet


Match to Page 23
CHESTER
18
AUBURN
CHESTER
Match to Page 0
Match to Page 19
Match to Page 12
Raymond Rd
Stoney Brook Rd
Olde Towne Rd
Buttonwood Dr
Whitetail Xing
Spruce Lane
Birch Rd
Spruce Lakes
Chester Tpke
Old Chester Tpke
Cedar Dr
Candia Rd
Birch Rd
Shattigee Rd
Smith Rd
Mulberry Ln
Lane Rd
Villager Rd
McIntosh Ln
Candia Rd
0105
0104
0100
0102
0098
0113
0101
0099
0724
6273
0144
0145
0146
0147
0358
0136
0539
0451
0425
0407
0424
0138
0406
0429
0416
0430
0427
0431
0428
0377
0417
0375
0376
0137
0439
0355
0423
6272
0
495
990
1,980
Feet


Match to Page 24
CHESTER
Saddlepath Rd
Tamarack Ln
0087
0089
Lane Rd
Norton Pond
0086
1082
Norton Pond Rd
1047
1008
1081
Shattigee Rd
6220
Shattagee Rd
1050
0356
Mulberry Ln
Smith Rd
0143
0373
Match to Page 18
19
RAYMOND
CHESTER
1046
Old Mill Rd
Fox Run Rd
Match to Page 20
0136
Candia Rd
6221
Lane Rd
0464
Mill Rd
0355
Mcintosh Ln
0423
0134
0437
0350
Lane Rd
0349
Norton Rd
Laurel Hill Rd
0465
Ledge Rd
0 495 990 1,980
Feet
Match to Page 13


CHESTER
Match to Page 0
Match to Page 19
Match to Page 21
Match to Page 14
20
1083
0105
Richard Ct
0103
0107
0101
0099
Garnet Ct
Darlene Dr
0100
0102
Nancy Ln
Old Bye Rd
0098
Meadow Ct
0097
1107
Chandler Ln
Tamarack
0089
Sherman Dr
0882
Old Lane Rd
1116
0881
Shattagee Rd
0086
Lane Rd
0096
0095
0079
1106
Kristopher Ln
0113
Lane Rd
1010
Old Mill Rd
1008
0884
0883
0886
Cyrus Ct
0885
0081
1009
Fox Run Rd
1078
1101
1103
1079
Quail Dr
1104
Eagle Hill Rd
Bald Hill Rd
Morrison Rd
1080
1069
6222
7038
0349
Mayfly Ln
0130
0466
RAYMOND
CHESTER
Laurel Hill Rd
Lane Rd
0446
0125
Dump Rd
Ledge Rd
0352
Knowles Mill Rd
0
495
990
1,980
Feet


CHESTER
Match to Page 0
0115
0114
0070
0133
Hillside Dr
Lane Rd
0113
1010
0077
0078
Towle Rd
Morrison Rd
Match to Page 20
0909
0206
1011
0905
Country View Dr
0187
0186
Fieldcrest Cir
0906
0026
Fordway Rd
1070
21
0052
1022
1026
0075
Fordway Brook Rd
1071
1072
Old County Rd
1048
Branch Rd
Match to Page 22
Ventura Dr
0072
6969
Todd Rd
0467
RAYMOND
CHESTER
Dump Rd
0366
0524
Entrance
PS 513
0523
102
Raymond Rd
Chester Rd
0367
0511
0 495 990 1,980
Feet
Match to Page 15


Match to Page 0
CHESTER
0186
Country View Dr
0184
Washington Dr
Wendover Ln
0201
0198
0185
0200
Edgewood Ln
0203
Wildwood Ln
0202
0207
Mark Ln
Brown Rd
0033
0032
Genco Way
0031
0029
0028
Park Pl
Uneda Pl
Chester Rd
0030
Morgan Farm Rd
0027
0023
0022
22
Match to Page 21
Match to Page 0
0021
0072
0071
Ventura Dr
Homestead Dr
0073
0017
0020
0019
Riverside Dr
Darren Dr
0018
0016
0015
0011
Peach Tree Ct
0012
Jennifer Ln
0013
0001
Randy Ln
Huckleberryn Ln
0005
Raspberry Ln
0004
Huckleberry Rd
0003
Blueberry Hill Rd
1077
102
Ida Ln
1076
Chester Rd
Branch Rd
0069
0123
Raymond Rd
Hanson Rd
RAYMOND
CHESTER
0122
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 16


Match to Page 0
CHESTER
Main St
43
0067
Chester Rd
Patten Hill Rd
0320
0385
0386
0390
0389
NH Route 101 West
NH Route 101 East
101
0422
0421
Crossover
0100
0331
Kayla Dr
0081
0332
0010
23
Palmer Rd
Match to Page 0
Match to Page 24
0015
Laliberte Ln
0401
0014
0012
Brown Rd
0382
CANDIA
AUBURN
0328
0009
6323
Crowley Rd
CANDIA
CHESTER
AUBURN
CHESTER
Candia Rd
0
495
990
1,980
Feet
Match to Page 18


Match to Page 0
CHESTER
0088
NH Route 101 West
NH Route 101 East
Abbott Rd
101
0087
0090
0391
Depot Rd
0396
0384
Patten Hill Rd
Crossover
0424
6216
0423
6217
NH Route 101 East
Match to Page 0
Match to Page 23
24
0005
6218
Kellie Ln
0129
0128
Green Rd
CANDIA
RAYMOND
0007
6219
Lane Rd
Crowley Rd
0008
CANDIA
CHESTER
Saddlepath Rd
0091
0090
Tamarack Ln
0 495 990 1,980
Feet
Match to Page 19